

Mohlala wa moralo wa thuto bakeng sa Mophato wa Boraro

Nako:2-3 weeks

Dikahare:Le lapa leso

Sephetho sa thuto le maemo a tekolo	Kgokahanyo	Tsela tsa ho ruta le ho bala	Maemo a tekolo	Disebediswa	Ditshita tsa ho ithuta ka phaposing.
<p>LO 1 AS:4A mamela ha monate ka kutlwisiso a bontsha ho natefelwa ke dipale,dithothokiso,dipina,le tse ding dipuisano tsa molomo.</p> <p>4.4A pheta ka tatellano dintlha ,diketsahalo le ho ntsha maikutlo ka tse etsahetseng .</p> <p>4.5A mamela dipotso tsa molomo</p>	<p><u>Bonono le botjhaba</u> <u>Mmino</u> LO:1 AS:2 Ba bina dipina ba bontsha maikutlo a fapaneng le ka moo ba thabileng ka teng</p>	<p><u>Unit Lesson 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bala le baithuti bukeng e kgolo pale ya le lapa.(Shared Reading) ❖ Kgetha pale e monate e tla natefelwa ❖ Ba botse seo ba se tsebang ka pale. ❖ .Bua pele ka bonkantle ba buka ba lepa dikahare tsa pale sehloho le ditshwantsho. ❖ Bala pale o amohele maikutlo a bona ka etsahalang. ❖ Sebedisa dipina le 	<p><u>Mekgwa</u> -Moithuti ka bo yena -Moithuti le metswalle - Morutabana <u>Tsela</u> -Oral response -Practical Discussions -Written Response</p>	<p>Buka e kgolo Poustara Difoto Boka Makasine Dikere Dipapetlwana Papetlwa Ditshwantsho</p>	<p>Ho moithuti a sa nke karolo. A sa mamele nako e telele. A sa kgone ho bua hantle A sa bue ka bolokolohi. A sa kgone ho araba dipotso</p>

<p>*LO3: AS3 A bala a le mong a sebedisa mefuta futa ya ditsela tse itseng ho bontsha moelelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • A bitsa mantswe ka tsela e nepahetseng a bile a qapodisa mme a balla hodimo • A balla hodimo ho bontsha bokgoni ba hae le phapang ya medumo • Asebedisa mantswe ka hloko,a bile a bontsha bokgoni ba hae ba ho 		<p>dithothokiso ho natefisa dipuisano.</p> <p><u>Lesson unit 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ba pheta pale ka mantswe a bona. <p><u>Lesson unit 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ba kgetha dintho tsa bohlokwa le diketsahalo. ❖ Ba araba dipotso tsa molomo. ❖ Ba bua ka sehloho ka nngwe le ditshwantsho. ❖ Baithuti ba bala mantswe ka tsela e nepahetseng ba a qapodisa ba bile ba balla hodimo. 	<p><u>Disebedis</u> <u>wa</u> Observati on Observati on Instrumen ts Checklist .</p>		
--	--	--	--	--	--

<p>bala dibuka tse sa tlwaelehang.</p>	<p><u>Mahlale a Bophelo</u> LO:2 AS:3 Ba bua ka bohlokwa ba ho fana,ho tshwarelana le ho arorelana le batho ba bang.</p> <p><u>Mmetse</u> LO:1 AS:2 Ba tsebe ho bala manane-mabitso ho tloha ho nngwe ho fella ho leshome ka puo ya letswele le ka puo enngwe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ A rola bana ka dihlopha o ba beha hoya ka maemo abona a ho bala. ❖ Baithuti ba balla hodimo ho thusa ba nang le mathata a ho bala dipale ka malapa a bona(guided reading) <p><u>Lesson unit 4 &5</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Baithuti ba bua ka Poustara hong le murutabana. ❖ Ba araba dipotso babe ba bale ba ngole mantswe a matjha,jk nkgono(ke mme wa ntante kapa mme) ❖ Ba ithuta tswalano. ❖ Ba ithuta tlhompho, ❖ Ho tshwarelana le ho ratana ❖ Ba ithuta mesebetsi 			
--	--	---	--	--	--

<p><u>Kgokahanyo Ka Hare</u> LO2:AS5 O nka karolo puisanong ya dihlopha. 5.3Ho hlahisa o bile o hlakisa dintlha 5.7O araba dipotso a bile a fana ka mabaka a dikarabo tsa</p>	<p><u>Mahlale A Phedisano</u> LO2: AS:3 Ba hlalosa ba bile ba bapisa ba sebedisa ditshwantsho le disebediswa. (Ho tshwana le ho se</p>	<p>ya lelapa. <u>Lesson unit 6</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Baithuti ba dula ka dihlopha mme ngwana ka mong a bua ka leloko la bona. ❖ Baithuti le morutabana ba bua ka moralo wa leloko labo le hore nab a kae?babe ba ngole manane. ❖ Ba bua ka difoto tseo ba tlileng le tsona ❖ sekolong dihlopheng. <p><u>Lesson unit 7</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Baithuti ba seha ditshwantsho tsa leloko ba di manehe sefateng,ba bapise dipapetlwana le tsona. ❖ Morutabana le baithuti ba aha banka 		<p>Seyalemoya Dibuka tsa bana Dimakasine Dikere Boka Dipapetlwa Dipapetlwana</p>	
---	--	---	--	--	--

<p>hae 5.80 fana ka mantswa a kgothatsang ho ba bang.</p> <p>LO3:AS:20 etsa moelelo ka dingolwa 2.10 araba dipotso a bile a seka-seka maikutlo ka moqoqo kapa thothokiso eo a e badileng ho bontsha kutlwisiso kgopolo. AS:4 A ntlafatsa tsebo ya difoniki 4.1A hlokomela hore mantswa aka ngolwa ka ho tswanang empa moelelo o sa tshwane jk noka,tshela,</p>	<p>tshwane)</p>	<p>ya mantswa</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Baithuti ba ipolela diboko tsa bona babe ba bolele le diphoofolo tseo ba di anang. <p><u>Lesson unit 8</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Morutabana o etsa bonnete bah ore baithuti baya bapisa babe ba hlalohanye dintho tse tshwanang le se tsa tshwaneng. ❖ Ba araba dipotso ho bontsha kutlwisiso. <p><u>Lesson unit 9</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ba ithuta ka mantswa a ngolwang ka ho tshwanang empa moelelo o sa tshwane. <p>Mohlala:Seboko, -Seboko sa hao o mang?</p>			
--	-----------------	--	--	--	--

<p>4.3A elelwa hore tse ding tsa di ditumanotsi di ka peletwa jwaloka tlhaku tse pedi jk, oo,ee,eo,</p> <p>LO4:Mongolo AS:1Sebedisa mongolo wa mathomo ho bontsha mokgwa wa ho ngola ka 1.1Ho sebedisa tsela tse fapaneng tsa mongolo ho bokella thlahiso leseding/dinthla tsa bohlokwa le ho kgetha sehloho(mohlala:bontsha maikutlo,ngola ka bolokohi bua le metswalle,le ditshwantsho tse bonahalang)</p>		<p>-Ngwana o ile alla seboko se bohloko -Poone e jewe ke seboko etc</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Morutabana o balla baithuti pale mme a toboketsa ditumanotshi tse ka peletwang jwaloka tlhaku tse pedi. <p>-Mohlala:Phoofolo -Mookgo -Seeeng -Baahisane.</p> <p><u>Lesson unit 10</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Morutabana le baithuti ba qala ka ho bala serapana mmoho ka lelapa. • Baithuti ba araba dipotso. • Ba fane ka moelelo wa 			
--	--	--	--	--	--

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>mantšwe a sa
tlwaelehang.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ba sehella medumo ya
mantšwe. | | | |
|--|--|--|--|--|--|

TJHEBO YA TITJHERE: